

Ha Naheng ea heso neketla ntlafatsa moruo oa naha ka ho hlokomela liphoofolo tsohle esita le tse hlaha, ke ne ke tla li hlokomela ka ho li boloka libakeng tse hloekileng eke hore li se utsuoe ke batho ba utsoang. Naheng ea heso ke ne ke tla hlokomela esita le metsi ho a boloka a hloekile ke thibesa hore metsi a se silafatsoe ke maroese le bona mafu.

Ke ne ke tla thibisa mesebetsi hore batho ba tie ba phere, mohala, ke ne ke tla khothaletsa batho ho iema esita le ho iketsisa lintho tse ba ka iphelelang ka tsona, ha ba semme ke moo ba tla rekisetsa likao esita le lipetlele lijo hore ba fumane chelete.

P1.01.01  
Babotho ke batho ba tsebang ho iketsetsa lintho, mohlala, neketha ka khathaletsa ho etsa lipitsa ka letsopa le tsama liaparo ka matlalo a liphosofolo hore ba rekisetse linaha tse ling ba fumane chelete.

Besotho ke naha enang le metsi a mangata naholo kahoo neketha rekisetse linaha tse senang metsi eie hore chelete ea metsi ao e phelise bana ba likhutsana le marapa a thokotsing.

Ke ne ke tla etsa maraka moo honeng ho tla re ha ho kotuoe boea ba linku le lipoli ebe joale ho hlatsua boea ho sebelisoa metsi ano a hlatsotseng boea ho etsa setlalo se tokising meriri ea bomme le banana hore ebe methe. Ke moo batho baneng ba tla fumana chelete ha ke ba hirije ho sebetsa mono.

Ke ne ke tla etsa melao le melaoana e sireletsang batho khathianong le thekefetso e ka etsang ka ho beta le hona ho boqea hore batho ba entseng ketso eo ea mofuta ono ba nkeloe bohato bo feletseng.

Ke ne ke tla etsa litsela esita le likolo hore bana bohle ba fumane thuto, hobane ha ho sena litsela le likolo bana ha ba khone ho ithuta athe thuto ke lona reseli la bophelo ebe joale ba a sotteha bophelo bohle ba bona. Athe ha ke rate ho bona ba sotteha thuto eie teng.